

Setšoantšo se kanna sa emela.
Sheba lithaloso tsa lintlha tsa sehlahisoa.

HMC1033LP6GETR

Karolo ea Karolo: [HMC1033LP6GETR](#)

Tlhaloso ea Sehlahisoa: IC CLOCK GEN 1:1 550MHZ 40-SMT

Boemo ba RoHS: Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Datasheets: [HMC1033LP6GETR.pdf](#)

Moetsi / Mochini: ADI (Analog Devices, Inc.)

Sekepe se Tsoang ho: Hong Kong













Tsela ea Shipment: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KENYA TLHATHOBO](#)

Lintlha tsa sehlahisoa

Karolo ea Karolo	HMC1033LP6GETR	Moetsi	ADI (Analog Devices, Inc.)
Tlhaloso	IC CLOCK GEN 1:1 550MHZ 40-SMT	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
Leqephe la lintlha	HMC1033LP6GETR.pdf		
Tšebeliso ea Voltage	3.15 V ~ 3.5 V	Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	40-SMT (6x6)
Sehlooho	-	Boemo - Boitsebiso: Phatlalatso	1:2
Packaging	Original-Reel®	Package / Case	40-VFQFN Exposed Pad
PLL	Yes	Phatlalatso	LVDS, LVPECL
Mabitso a mang	1127-1173-6	Mocheso o sebensang	-40°C ~ 85°C
Palo ea Maeto	1	Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL)	1 (Unlimited)	Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng	7 Weeks
Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Ho kenya	Clock
Hangata - Max	550MHz	Qala / Iketsetse	Yes/No
Phapang - Ho kenya: Puo	No/Yes	Base Part Number	HMC1033

Lihlahisoa tse amanang

 <p>HMC1031MS8E Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN INT-N PLL 8-MS8E Kenya: HMC1031MS8E.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC1031MS8ETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN INT-N PLL 8-MS8E Kenya: HMC1031MS8ETR.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC1040LP3CETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC AMP VSAT 24GHZ-43.5GHZ 16SMT Kenya: HMC1040LP3CETR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC1035LP6GE Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 2.5GHZ 40-SMT Kenya: HMC1035LP6GE.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC1034LP6GE Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 3GHZ 40-SMT Kenya: HMC1034LP6GE.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC1032LP6GE Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 350MHZ 40-SMT Kenya: HMC1032LP6GE.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC1030LP5ETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF DETECT 0HZ-3.9GHZ 24QFN Kenya: HMC1030LP5ETR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC1034LP6GETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 3GHZ 40-SMT Kenya: HMC1034LP6GETR.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC1035LP6GETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 2.5GHZ 40-SMT Kenya: HMC1035LP6GETR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC1040LP3CE Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC AMP VSAT 24GHZ-43.5GHZ 16SMT Kenya: HMC1040LP3CE.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC1032LP6GETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 350MHZ 40-SMT Kenya: HMC1032LP6GETR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC1033LP6GE Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLOCK GEN 1:1 550MHZ 40-SMT Kenya: HMC1033LP6GE.pdf</p> <p>RFQ</p>

Related tags

ADI (Analog Devices, Inc.) HMC1033LP6GETR
Theko ea HMC1033LP6GETR
Lethathamo la libuka la HMC1033LP6GETR PDF
Stock ea HMC1033LP6GETR
ADI (Analog Devices, Inc.) HMC1033LP6GETR
ADI (Analog Devices, Inc.) HMC1033LP6GETR
Analog Devices Inc. HMC1033LP6GETR

Mofani oa HMC1033LP6GETR
Litšoantšo tsa HMC1033LP6GETR
Boitsebiso ba HMC1033LP6GETR Download
Reka HMC1033LP6GETR
Mofani oa thepa oa ADI (Analog Devices, Inc.)
AD HMC1033LP6GETR
Analog Devices, Inc. HMC1033LP6GETR

Mofani oa thepa oa HMC1033LP6GETR
Setšoantšo sa HMC1033LP6GETR
Boitsebiso ba HMC1033LP6GETR
Reka ADI (Analog Devices, Inc.) HMC1033LP6GETR
Mofani oa ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) HMC1033LP6GETR